

Beogradskie Novine

Br. 204.

BEOGRAD, petak 27. jula 1917.

Godina III.

Ratni izveštaji.

Izveštaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 26. jula.

Istočno bojište:

Front maršala pl. Mackensa:

Nikakvih većih borbenih djelatnosti.

Front general-pukovnika nadvođe Josipa:

Na gornjoj Susiti razvija neprijatelj ponovo živu dijelatnost.

Cete vojske general-pukovnika Kóvessa preotele su Rusima Baba Ludowu. Neprijatelj je sjevero-zapadno od ove visline napustio svoje karpatske položaje i uzmiće prema istoku. Kod savladjivanja ruskog otpora na tatarskom klancu naročito se istakao oprobani 32. budimpeštanski puč „Carica i kraljca Marija Terezija“.

Front maršala princa Leopolda bavarskog:

Vojna skupina general-pukovnika Böhm-Ermolija zauzeala je Delatyn, Ottyniu, Tlumacz i Buczacz.

Njemačke cete stope na zapadnom obronku Trembowle.

Uspjeh kod Tarnopolja proširen je zauzećem više visova.

Talijansko bojište:

Osim običajne topničke vatre nikakvih marocičnih dogadjaja.

Jugo-istočno bojište:

Neizmijenjeno.

Načelnik glavnog stožera.

Izveštaj njemačkog vojnog vodstva.

Kb. Berlin, 26. jula.

Zapadno bojište:

Front poveljstvenika Rupprechta bavarskog:

Topnička bitka između obale i Lyse, koja je više puta porasla do bubnjarске vatre, trajala je nesmagljom žestinom dalje; u noći je vatreba samo malo popustila, da prvom zorom i opet naraste do najveće jakosti. Engleski Izviđački napadaji nisu prestajali, ali su bili bez uspjeha. U Artois ponovno je došlo do žestokog topničkog djelovanja u položajima kod Lenza. Kod Moncha i izvođala su naša jurišna odjeljenja sa spravama za bacanje plamenova važni komad neprijateljskog rova, koji je neprijatelj tri puta uza ludno pokušavao natrag osvojiti.

Podlistak.

Milorad M. Petrović:

Senke.

Naočari.

Bio jedan čovek, koji je imao oči, lepe kao nasmješano nebo, krepke i blistre kao planinski izvor, uvek bedre i nasmijane.

Njegova draga uvek ga je ljubila u te oči, i tepala mu, milujući ga po kosi: „Moje divne, moje lepe oči!“

K njima je često dolazio u pohode jedan domaći prijatelj koji je bio kratkovid i služio se naočarima.

Jedanput kad se on vrati kući, sluzavka ga presrete i reče da je tu domaći prijatelj. On zastade kod vrata i začu poljupce i njeno tepanje iz sobe: „Moje divne, moje lepe oči!“ On onda udje u sobu, dok se i ona i domaći prijatelj učiniše nevešti preturači neku već spremnu knjigu sa ilustracijama. Domaći prijatelj beše zaboravio da mete naočari, koje zbog poljubaca beše skinuo.

— Gospodine, reče muž, dajte mi vaše naočari!

— Vrlo rado, a šta će vam?

— Sta će ti? — dodade ona.

— Da bi od sada bolje video vas I tu gospodju kod vas, i da bih i ja imao divne i lepe oči!

Popcl.

Veseli popci su tihio nevrušili svoju jednoliku pesnicu, dok je peć pukarala. I dok je ona prostrta na jednom oto-

Rusi uzmiču i iz Karpata. — Cete središnjih vlasti zauzele Delatyn, Ottyniu, Tlumacz i Buczacz. — Uspjeh je kod Tarnopolja proširen.

Konferencija sporazumnih sila.

Kad središnje vlasti ne bi u ove tri godine rata bile naučile, da konferencije svojih neprijatelja posmatraju s nepovjerenjem, moglo bi one od najnovijeg sastanka sporazumnih državnika i generala u Parizu očekivati, da će na njem ipak jednom doći do nekih konkretnih rezultata. Još nikada dosada nije politička konstelacija Evrope bila od tolikog zamašaja kao u ovom času, kad opšta demokratizacija svijeta prijeti da svrši sa sramotnim fijaskom njenih režisera. Još nikada dosada nijesu dogadjaji na bojnim poljanama izneli tako iznenadni obrt kao baš u ovo vrijeme, kad nesavdive njemačke cete na zapadu s nesmanjenom snagom na francuskom i belgijskom zemljишtu odbijaju sve pa i najbijesnije juriše svojih neprijatelja, dok u isti čas saveznike cete na istoku svojom pobjedičkom odmazdom protiv izdane Rusije pogadjaju gromovnike u Londonu i Parizu na najosjećljivijem mjestu. Nikada se još dosada ozbiljnost vremena nije jače i otvoreni dokumentirala kao baš ovih dana, kad neograničeni podmornički rat neprijateljima središnjih vlasti svakog novog mjeseca uništava po jedan dalji milijun tona brodarske zapremine; — nikada još dosada nije vijest o iskrenoj i poštenoj pripravnosti središnjih vlasti za mir jače i osvijedočenje prostruila cijelim svijetom kao baš danas. Moglo bi se misliti, da će tvrdoglavim imperialističkim raspirivači svjetskog požara načigled ovakvi argumenti konačno doći do razbora i situaciju vremena shvatiti onako, kao što je mora da shvati svaki zreo objektivni i nepristrasni prosudjivač. Ako se smije vjerovati vijestima iz sporazumnih država, stoje na dnevnom redu najnovije — čovjek im već ni broja ne zna — konferencije sporazumnih sila kraj nekih tobož važnih stvari i neka faktično aktuelna pitanja. Kako je poznato, najnovija je konferencija sporazumnih sila u svoje vrijeme proglašila da odlučne volje revolucionarne Rusije, koja je željela, da na njoj njeni saveznici rediraju i što je moguće jasnije označe svoje na novo fiksirane ratne ciljeve.

Ova želja za jasnoćom, koja se novim petrogradskim vlastodršcima u ono vrijeme kraj svega ipak morala upisivati u veliku zaslugu, danas je naravno pod težinom unutarnjih i spoljnih dogadjaja postala nuzgrednom. S tom su se činjenicom sporazumne sile okoristile i sa svoje strane nijesu više o toj stvari htjele da mnogo govore. Stoga je upravo čudo, što Lloyd George u času kad se sastala pariška konferencija, najavljuje da će 4. avgusta održati jedan govor i u njem jasno prikazati ratne ciljeve Engleske i njenih saveznika. Ne može se još znati da li će se taj najavljeni govor upitati na zaključku pariske konferencije ili će on možda biti izrečen u vrijeme kad ta konferencija još ne bude zaključena, odnosno prije njenih odluka. Svakako je najavljuvanje tega govora jedan simptom, da u logoru neprijatelja središnjih vlasti počinju i ako polagano da razlikuju stvarno od nestvornoga. Za ono što nije od stvarnosti i onako će biti docnije vremena za raspravljanje. U prvem bi redu najčešće Italija htjela, da se balkanski problem postavi kao glavna tačka raspravljanja. U tu svrhu Italija čini i pokušava sve, a da se njena misija pokaže što važnijom, ona je uz ministra spoljnih poslova u Paris poslala svoje najuglednije lude. Njoj se čini sudbina solunske vojske i direktiva sporazumne politike na Balkanu važnijim pitanjem nego li sva ostala pitanja svjetskoga rata. Italija kan da još uvijek ne uvidja, da je balkansko pitanje tečajem vremena postala isključivo stvar središnjih vlasti, koje gospodaju na Balkanu. Naprotiv toga ističu Francuzi, da bi dogadjaj u Rusiji morali sačinjavati glavnu temu pariške konferencije. Obrazlažu to time, što je program, koga je u svoje vrijeme predložila ruska vlada, najnovijim dogadjajima bačen u pozadinu, pa je tako dana pretpostavka za druge zaključke. Isto tako da i prvi govor novog njemačkog državnog kancelara zahvaljuje zajedničku protivjavu. Ovaj posljednji zahtjev čini se da je u vezi sa pitanjem ratnih ciljeva, koje Lloyd George, ako održi svoje obećanje, hoće u najskorije vrijeme svom energijom da iznese.

Kako se vidi, ni ova se konferen-

cija sporazumnih sila ne sastaje u znaku toliko naglašivane jednodušnosti. Kao i prije tako se i sada možda još u većoj mjeri razilaze njihovi interesi. Zajednička im je samo — bojazan zbog dogadjaja u Rusiji, koja im je svima zajedno naježila kožu. U tom strahu jedina im je nuda Lloyd George, čiji će najavljeni govor možda i za središnje vlasti sakrivali u sebi makar i malu i skru mogućnosti obostranog sporazuma. Engleski je preminier danas tajni diktator saveznih padnih sila, koji mora da se brine i za ublaživanje razočaranja, što ga sporazumnim slijekama prireduje Amerika. Ona ista najčešće Amerika, čiji predsjednik za „slobodu malih naroda“ trpi u džep silne pare, ne će ni da čuje za najnoviju parišku konferenciju. Wilson je preuzeo ulogu otmjene uzdržljivosti i ispričava se time, da će se na toj konferenciji raspravljati i o šakaljivom balkanskom pitanju, a u to on neće da se miješa s razloga, što se Amerika još ne nalazi u ratu sa Austro-Ugarskom i Bugarskom. Ovaj obrt u Wilsonovom držanju i ne bi bio tako loš iako bi se moralno prepostaviti, da bi jedna država, koja ima inače puna usta sreće za male narode, morala biti zastupana kod raspravljanja o balkanskom pitanju. No nije na stvari ono, što Wilson veli, nego će biti po srijedi to, što on prosto hoće da otkloni svaku solidarnost sa svojim saveznicima u pitanju ratnih ciljeva. Jer dјavo ne spava, pa bi se na kraju krajeva ipak moglo dogoditi, da bi na toj konferenciji bila povedena i ozbiljna riječ o ratnim ciljevima, a onda bi on morao da pokaze svoje karte. A to mu se nedaje. S toga se radje drži onako skromno u pozadini čekajući na onaj čas, koji će mu se činiti povoljnijim. U pravo će vrijeme on već istupiti, i zastupati svoje interesne, o tom nema sumnje.

Pa ma što se dakle raspravlja na najnovijoj pariškoj konferenciji — bila po srijedi velika, mala ili nikakva pitanja — Wilsonovo odsustvo je svakako dokaz, da se od nje ni u logoru središnjih vlasti ni u logoru sporazumnih sila ne može očekivati nikakav istorijski obrt.

Oni brige, našao ja šta ili ne našao“. On mu odgovori: „Hajdemo moj kući pa šta nadješ na tavanu, uzmi džaba“. Kad dodu kući, ne nadju ništa, da oni kamen i trgovac ga uzme, te potegne kesu i dade mu hiljadu dukata, da oni kamen. Siromah reče onome trgovcu: „Majti ove pare natrag, ja ih ne smiju uzeti onu paru?“ Žena mu odgovori: „Za što ne češ, uhar ti je i ona para kad je sa halalom“. On podje u džamiju i vidje na šadrvanu kad je abdest uzimao onu paru i uzme je. Ode u džamiju i pošto se klanjanje svrši, podje kući. Idući kući vidje nekoliko djece, gdje se igraju na sokaku, a jedno samo stoji, pa gleda kako se oni igraju. On ga upita: „Što se ti ne igraš?“ Dijete mu odgovori: „Neman para“. Čovjek se maši za džep i dadne mu onu paru, što je našao na šadrvanu. Sad se ono dijete započeigrati i sve izigra od onih i reče onome čovjeku: „De da mi ovo raspolovimo“. Čovjek mu odgovori: „Ne ču, ti si se igrao“. Sad oni dječak uzme jedan kamen sa zemlje i dadne ga onome čovjeku. Onaj čovjek uzme oni komen, te ga onom mjestu hrpu dukata. On nije uzeo ni jednog već ode da klanja. Pošto klanja, ode opet za svojim poslom, kao što je uvijek radio. Opet kad zaspodi doju onaj isti čovjek i reče mu onako isto, ali da će sad naći tri hiljade dukata, i opet reče da nijesu sa halalom. Kad je došao u džamiju i stao abdest uzimati na onoj česmi, vidje na onom istom mjestu hrpu dukata. On nije uzeo ni jednog već ode da klanja. Pošto klanja, ode opet za svojim poslom, kao što je uvijek radio. Opet kad zaspodi doju onaj isti čovjek i reče mu onako isto, ali da će sad naći tri hiljade dukata, i opet reče da nijesu sa halalom. Kad je došao u džamiju i stao abdest uzimati na onoj česmi, vidje na onom istom mjestu hrpu dukata. On nije uzeo ni jednog već ode da klanja. Pošto klanja, ode opet za svojim poslom, kao što je uvijek radio. Opet kad zaspodi doju onaj isti čovjek i reče mu onako isto, ali da će sad naći tri hiljade dukata, i opet reče da nijesu sa halalom. Kad je došao u džamiju i stao abdest uzimati na onoj česmi, vidje na onom istom mjestu hrpu dukata. On nije uzeo ni jednog već ode da klanja. Pošto klanja, ode opet za svojim poslom, kao što je uvijek radio. Opet kad zaspodi doju onaj isti čovjek i reče mu onako isto, ali da će sad naći tri hiljade dukata, i opet reče da nijesu sa halalom. Kad je došao u džamiju i stao abdest uzimati na onoj česmi, vidje na onom istom mjestu hrpu dukata. On nije uzeo ni jednog već ode da klanja. Pošto klanja, ode opet za svojim poslom, kao što je uvijek radio. Opet kad zaspodi doju onaj isti čovjek i reče mu onako isto, ali da će sad naći tri hiljade dukata, i opet reče da nijesu sa halalom. Kad je došao u džamiju i stao abdest uzimati na onoj česmi, vidje na onom istom mjestu hrpu dukata. On nije uzeo ni jednog već ode da klanja. Pošto klanja, ode opet za svojim poslom, kao što je uvijek radio. Opet kad zaspodi doju onaj isti čovjek i reče mu onako isto, ali da će sad naći tri hiljade dukata, i opet reče da nijesu sa halalom. Kad je došao u džamiju i stao abdest uzimati na onoj česmi, vidje na onom istom mjestu hrpu dukata. On nije uzeo ni jednog već ode da klanja. Pošto klanja, ode opet za svojim poslom, kao što je uvijek radio. Opet kad zaspodi doju onaj isti čovjek i reče mu onako isto, ali da će sad naći tri hiljade dukata, i opet reče da nijesu sa halalom. Kad je došao u džamiju i stao abdest uzimati na onoj česmi, vidje na onom istom mjestu hrpu dukata. On nije uzeo ni jednog već ode da klanja. Pošto klanja, ode opet za svojim poslom, kao što je uvijek radio. Opet kad zaspodi doju onaj isti čovjek i reče mu onako isto, ali da će sad naći tri hiljade dukata, i opet reče da nijesu sa halalom. Kad je došao u džamiju i stao abdest uzimati na onoj česmi, vidje na onom istom mjestu hrpu dukata. On nije uzeo ni jednog već ode da klanja. Pošto klanja, ode opet za svojim poslom, kao što je uvijek radio. Opet kad zaspodi doju onaj isti čovjek i reče mu onako isto, ali da će sad naći tri hiljade dukata, i opet reče da nijesu sa halalom. Kad je došao u džamiju i stao abdest uzimati na onoj česmi, vidje na onom istom mjestu hrpu dukata. On nije uzeo ni jednog već ode da klanja. Pošto klanja, ode opet za svojim poslom, kao što je uvijek radio. Opet kad zaspodi doju onaj isti čovjek i reče mu onako isto, ali da će sad naći tri hiljade dukata, i opet reče da nijesu sa halalom. Kad je došao u džamiju i stao abdest uzimati na onoj česmi, vidje na onom istom mjestu hrpu dukata. On nije uzeo ni jednog već ode da klanja. Pošto klanja, ode opet za svojim poslom, kao što je uvijek radio. Opet kad zaspodi doju onaj isti čovjek i reče mu onako isto, ali da će sad naći tri hiljade dukata, i opet reče da nijesu sa halalom. Kad je došao u džamiju i stao abdest uzimati na onoj česmi, vidje na onom istom mjestu hrpu dukata. On nije uzeo ni jednog već ode da klanja. Pošto klanja, ode opet za svojim poslom, kao što je uvijek radio. Opet kad zaspodi doju onaj isti čovjek i reče mu onako isto, ali da će sad naći tri hiljade dukata, i opet reče da nijesu sa halalom. Kad je došao u džamiju i stao abdest uzimati na onoj česmi, vidje na onom istom mjestu hrpu dukata. On nije uzeo ni jednog već ode da klanja. Pošto klanja, ode opet za svojim poslom, kao što je uvijek radio. Opet kad zaspodi doju onaj isti čovjek i reče mu onako isto, ali da će sad naći tri hiljade dukata, i opet reče da nijesu sa halalom. Kad je došao u džamiju i stao abdest uzimati na onoj česmi, vidje na onom istom mjestu hrpu dukata. On nije uzeo ni jednog već ode da klanja. Pošto klanja, ode opet za svojim poslom, kao što je uvijek radio. Opet kad zaspodi doju onaj isti čovjek i reče mu onako isto, ali da će sad naći tri hiljade dukata, i opet reče da nijesu sa halalom. Kad je došao u džamiju i stao abdest uzimati na onoj česmi, vidje na onom istom mjestu hrpu dukata. On nije uzeo ni jednog već ode da klanja. Pošto klanja, ode opet za svojim poslom, kao što je uvijek radio. Opet kad zaspodi doju onaj isti čovjek i reče mu onako isto, ali da će sad naći tri hiljade dukata, i opet reče da nijesu sa halalom. Kad je došao u džamiju i stao abdest uzimati na onoj česmi, vidje na onom istom mjestu hrpu dukata. On nije uzeo ni jednog već ode da klanja. Pošto klanja, ode opet za svojim poslom, kao što je uvijek radio. Opet kad zaspodi doju onaj isti čovjek i reče mu onako isto, ali da će sad naći tri hiljade dukata, i opet reče da nijesu sa halalom. Kad je došao u džamiju i stao abdest uzimati na onoj česmi, vidje na onom istom mjestu hrpu dukata. On nije uzeo ni jednog već ode da klanja. Pošto klanja, ode opet za svojim poslom, kao što je uvijek radio. Opet kad zaspodi doju onaj isti čovjek i reče mu onako isto, ali da će sad naći tri hiljade dukata, i opet reče da nijesu sa halalom. Kad je došao u džamiju i stao abdest uzimati na onoj česmi, vidje na

Predstojeća izjava Lloyd George-a o ratnim ciljevima.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“) Rotterdam, 26. jula.

Kako „Daily News“ javlja, Lloyd George će držati 4. avgusta govor, kojim će koliko je moguće tačno označiti ratne ciljeve Engleske i sporazumnih sila.

Ofenziva protiv Rusije.

Strateški položaj rata.

Kb. Bern, 26. jula.

Stegeman raspravlja u „Bund“-u o ishodu protivofenzive saveznika u Galiciji, koja se pretvorila u probor i unutrašnje zahvatane ruskih ratnih snaga. Da li će probor ruskog fronta dovesti i do zahvatanja i razviti cijeli galiccki front Rusa duboko do u Bukovinu, pokazati dalji razvoj. Razvijanje je međutim već sad u tolikom obimu obilježeno, da Rusi samo dalekim povlačenjem svoga fronta mogu da osuđete rasulo svoje borbenе mase, ako nemaju u Volniji pokretnu vojsku za manevriranje, koja bi kod Brody-a mogla da se odupre. Pošto se i načelo front kod Brody-a odvaja, da se možda opet tek preko Kremieneza i Aleksandrije spoji, to se ne može još predviđeti, kako Rusi hoće da sačuvaju svoju galicku vojsku od sloma. Ova teška kriza ruskog jugo-zapadnog fronta utiče i na svekoliko vodjenje rata sporazumnih sila, pošto je prouzročila, da se namjeravana opšta ofenziva, čiji je uvod bila ruska ofenziva, opet pretvori u pojedinačna preduzeća za olakšanje. Kao takva preduzeća izgledaju nam napadi Rusa na sjeveru i napadi Rusa i Rumunija u odjeljku Susite i Sereta. Najzad izgledaju zbog toga čak i namjeravane akcije englesko-francuske i talijanske kao neke same pomoćne operacije. A to je od najvećeg strateškog značaja i pokazuje, da se sloboda kretanja još uvijek nalazi kod središnjih vlasti.

Ruski izvještaj.

U izvještaju ruske vojne uprave od 22. jula veli se između ostalog ovo: Naše čete su otkazale svaku poslušnost zapovijestima svojih vodja i povukle su se nazad dalje preko Sreta, predajući se mjestimice neprijatelju.

I poređ naše nadmoćnosti u boračkim snagama, tehničkom i ratnom materijalu u svim odjelicima napadnog prostora, ipak traje bez prekida povlačenje, jer u naših četa nema više postojanosti, neprekidno se one savjetuju o tome, da li da se izvrši ova ili ona zapovijest, slušajući pri tome pažljivo zločinu propagandi maksimalističkih socijalnih demokrata.

U usavršavanju mogućih uspjeha počinje se ispoljavati uticaj oskudice u postojanosti, kao i moralna slabost pojedinih odjeljena. Potrebno je istaći hrabro držanje časnika, koji su u vršenju svoje dužnosti u masama izginali.

Sef divizije potpukovnik Dold, koji je pokušavao da povrati red među svojim četama, ubijen je.

Zaprepašćenost u Francuskoj.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“) Ženeva, 26. jula.

U „Petit Parisien“ piše Pichon: Nije sad u pitajući samu sudsibu Rusije, nego i svih sila sporazuma.

Prvi dolar.

Stajao sam na ulici u Denveru države Colorado bez i jednog helera u džepu. Trčao sam vas dugi dan tražeći zarade. Nigde nikog ne nije primio, da barem zaradim toliko, da se prehranjim. Svagdje je bio isti odgovor: „Nemamo za vas nikakva posla.“

Najposljije dodjoli k jednom vlasničku menažeriju, koji je pratio po malim gradovima sjevero-zapadne Amerike.

On je trebao nekoga, koji se neće nikakva posla bojati, koji će sve učiniti, što se od njega traži. To bijah ja, koji bijah pripravan na sve. Gladam i iznemogao nijesam mogao dalje i bolje zarade tražio. No, što je on od mene tražio, bilo je suviše i za Ameriku. Ja sam se morao dati saštiti u tigravu kožu, da me metnu u kafez k životu lavu. Njegov je tigar poginuo, a već je anonsirao po novinama, da ima u svojoj menažeriji tigra; dakle mu nije ništa prestalo, nego da se posluži tom varom. Slagao mi je, kako je lav već ostario, obnevidio i dobro hranjer, pa da se neće na me ni obazrijeti.

Imao sam vrlo malo dara, da odigram ulogu tigra, te sam se dugo nećekao, no na posljeku sam prisao, da će za jedan dočar u kafez.

Do onda nijesam poznavao straha. Sto sam taj dan prepašio ne da se opisati.

Kad su me lijepo sašili u tigravu kožu, strpaše me u kafez.

Gledališće je bilo puno svijeta. Sve se podiglo sa svojih sjedala, da me može bolje vidjeti. Pljeskase mi, kao da sam najbolji glumac svijeta.

Meni je bilo užasno pri duši. Bio sam već tako gladan, a spopao me je k tome silan strah.

Isprva stajao je lav nepomično, no

Povodom njemačkog prodora kod Zlocova i zaprepašćenost je neosporna. Značajna je okolnost, što francuska cenzura ni danas ne dozvoljava listovima da obnaroduju ruse vojne izvještaje.

Zabrana obnarodovanja ruskih Izvještaja u Italiji.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“) Žurich, 26. jula.

Cenzura je zabranila listovima da obnaroduju posljednje ruse vojne izvještaje, u kojima se javlja o otkazu poslušnosti na frontu.

Buktičje generala Brusilova.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“) Stockholm, 26. jula.

„Utro Rosij“ donosi strašnu sliku ruske vojske, koja se nalazi u povlačenju iz Galicije. U povlačenju posljednjih pukova gori cijela zemja, koju je dijelom zapalila njemačka topnička tvrđava, a dijelom je zapaljena po zapovjeti generala Brusilova, koji produžuje taktiku iz god. 1915. Zapaljeni gradovi su mahom svi opljačkani.

Odanost tarnopoljskog stanovništva.

Kb. Beč, 26. jula.

Kako listovi javljaju, gradonačelnik Tarnopolja uputio je poklonstveni brzjav kabinetskog kancelariji, kojim je dao izraza odanosti stanovništva Tarnopolja.

Pariska konferencija.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“) Frankfurt, 26. jula.

„Frankfurter Zeitung“ javlja iz Lugana: Pariska konferencija sporazumnih sile utvrđuje i zajedničku izjavu povodom govora državnog kacelara dr. Michaelisa, a pored balkanskog pitanja baviće se i ruskim haosom.

Kb. Paris, 26. jula.

Prije podne je bila prva sjednica konferencije sporazumnih sila u ministarstvu spoljnih poslova. Ribot je ovorio sastanak i pozdravio zastupnike sporazumnih. Članovi vlade su odlučili da se rad konferencije održi u strogoj tajnosti.

Ruski haos

Kerenškoga diktatura.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“) Lugano, 26. jula.

„Corriere della Sera“ javlja, da je u Petrogradu, Moskvi i Minsku objavljen prijek i sud. Gradjanske i vojne ličnosti, koje su učestvovali u posljednjim uzbunama, uhapseni su i predstavljeni na vojnom sudu na osudu. Vlada postupa najvećom strogosti. U Petrogradu su posljednjih dana prisjepe mnogobrojne čete sa obližnjih frontova, među njima mnogo tonjiva.

Stockholm, 26. jula.

Novi vojni guverner Petrograda izdao je slijedeću zapovijest:

Vlada mi je naredila da Petrograd očistim od elemenata, koji oružanom rukom remete mir i koji gradjanstvu ugrožavaju sigurnost. Pozivam stanovništvo da bez velike potrebe ne izlazi iz svojih domova, da vrata na svojim domovima drži zatvorena i da nikog nepoznatog ne pušta u svoj dom. Četama je naredjeno da svim sredstvima ustavne ponovo red i mir.

Stockholm, 26. jula.

Novi vojni guverner Petrograda izdao je slijedeću zapovijest:

Vlada mi je naredila da Petrograd očistim od elemenata, koji oružanom rukom remete mir i koji gradjanstvu ugrožavaju sigurnost. Pozivam stanovništvo da bez velike potrebe ne izlazi iz svojih domova, da vrata na svojim domovima drži zatvorena i da nikog nepoznatog ne pušta u svoj dom. Četama je naredjeno da svim sredstvima ustavne

ponovo red i mir.

Stockholm, 26. jula.

Novi vojni guverner Petrograda izdao je slijedeću zapovijest:

Vlada mi je naredila da Petrograd očistim od elemenata, koji oružanom rukom remete mir i koji gradjanstvu ugrožavaju sigurnost. Pozivam stanovništvo da bez velike potrebe ne izlazi iz svojih domova, da vrata na svojim domovima drži zatvorena i da nikog nepoznatog ne pušta u svoj dom. Četama je naredjeno da svim sredstvima ustavne

ponovo red i mir.

Stockholm, 26. jula.

Novi vojni guverner Petrograda izdao je slijedeću zapovijest:

Vlada mi je naredila da Petrograd očistim od elemenata, koji oružanom rukom remete mir i koji gradjanstvu ugrožavaju sigurnost. Pozivam stanovništvo da bez velike potrebe ne izlazi iz svojih domova, da vrata na svojim domovima drži zatvorena i da nikog nepoznatog ne pušta u svoj dom. Četama je naredjeno da svim sredstvima ustavne

ponovo red i mir.

Stockholm, 26. jula.

Novi vojni guverner Petrograda izdao je slijedeću zapovijest:

Vlada mi je naredila da Petrograd očistim od elemenata, koji oružanom rukom remete mir i koji gradjanstvu ugrožavaju sigurnost. Pozivam stanovništvo da bez velike potrebe ne izlazi iz svojih domova, da vrata na svojim domovima drži zatvorena i da nikog nepoznatog ne pušta u svoj dom. Četama je naredjeno da svim sredstvima ustavne

ponovo red i mir.

Stockholm, 26. jula.

Novi vojni guverner Petrograda izdao je slijedeću zapovijest:

Vlada mi je naredila da Petrograd očistim od elemenata, koji oružanom rukom remete mir i koji gradjanstvu ugrožavaju sigurnost. Pozivam stanovništvo da bez velike potrebe ne izlazi iz svojih domova, da vrata na svojim domovima drži zatvorena i da nikog nepoznatog ne pušta u svoj dom. Četama je naredjeno da svim sredstvima ustavne

ponovo red i mir.

Stockholm, 26. jula.

Novi vojni guverner Petrograda izdao je slijedeću zapovijest:

Vlada mi je naredila da Petrograd očistim od elemenata, koji oružanom rukom remete mir i koji gradjanstvu ugrožavaju sigurnost. Pozivam stanovništvo da bez velike potrebe ne izlazi iz svojih domova, da vrata na svojim domovima drži zatvorena i da nikog nepoznatog ne pušta u svoj dom. Četama je naredjeno da svim sredstvima ustavne

ponovo red i mir.

Stockholm, 26. jula.

Novi vojni guverner Petrograda izdao je slijedeću zapovijest:

Vlada mi je naredila da Petrograd očistim od elemenata, koji oružanom rukom remete mir i koji gradjanstvu ugrožavaju sigurnost. Pozivam stanovništvo da bez velike potrebe ne izlazi iz svojih domova, da vrata na svojim domovima drži zatvorena i da nikog nepoznatog ne pušta u svoj dom. Četama je naredjeno da svim sredstvima ustavne

ponovo red i mir.

Stockholm, 26. jula.

Novi vojni guverner Petrograda izdao je slijedeću zapovijest:

Vlada mi je naredila da Petrograd očistim od elemenata, koji oružanom rukom remete mir i koji gradjanstvu ugrožavaju sigurnost. Pozivam stanovništvo da bez velike potrebe ne izlazi iz svojih domova, da vrata na svojim domovima drži zatvorena i da nikog nepoznatog ne pušta u svoj dom. Četama je naredjeno da svim sredstvima ustavne

ponovo red i mir.

Stockholm, 26. jula.

Novi vojni guverner Petrograda izdao je slijedeću zapovijest:

Vlada mi je naredila da Petrograd očistim od elemenata, koji oružanom rukom remete mir i koji gradjanstvu ugrožavaju sigurnost. Pozivam stanovništvo da bez velike potrebe ne izlazi iz svojih domova, da vrata na svojim domovima drži zatvorena i da nikog nepoznatog ne pušta u svoj dom. Četama je naredjeno da svim sredstvima ustavne

ponovo red i mir.

Stockholm, 26. jula.

Novi vojni guverner Petrograda izdao je slijedeću zapovijest:

Vlada mi je naredila da Petrograd očistim od elemenata, koji oružanom rukom remete mir i koji gradjanstvu ugrožavaju sigurnost. Pozivam stanovništvo da bez velike potrebe ne izlazi iz svojih domova, da vrata na svojim domovima drži zatvorena i da nikog nepoznatog ne pušta u svoj dom. Četama je naredjeno da svim sredstvima ustavne

ponovo red i mir.

Stockholm, 26. jula.

Novi vojni guverner Petrograda izdao je slijedeću zapovijest:

Vlada mi je naredila da Petrograd očistim od elemenata, koji oružanom rukom remete mir i koji gradjanstvu ugrožavaju sigurnost. Pozivam stanovništvo da bez velike potrebe ne izlazi iz svojih domova, da vrata na svojim domovima drži zatvorena i da nikog nepoznatog ne pušta u svoj dom. Četama je naredjeno da svim sredstvima ustavne

ponovo red i mir.

Stockholm, 26. jula.

ski povjerenik pri opštini grada Beograda propisao je ovaj cjenovnik:
Pasul kihogram 5.— kruna
Zeleni pasulj (boranija) 2.—
Sargarepa 1.60 "
Zelen za supu 0.80 "
Ren 0.80 "
Keleraba 1.40 "
Cvekla 0.60 "
Crni luk 1.— "
Bijeli luk 3.50 "
Salata 0.60 "
Kelj 0.70 "
Kupus u listu 0.70 "
Kupus u glavicama 1.— "
Zelje kao kiseljak, zelje, loboda i t. d. 0.60 "
Krasavci 0.30 "
Tikvice 0.40 "
Paradajz 1.20 "
Plavi patlidžani 1.50 "
Paprika (obična) mjesecarka 2.— "
Turšljare 1.20 "
Babure 1.50 "
Jabuke sitne 1.— "
Jabuke krupne 1.50 "
Kruške sitne 1.50 "
Kruške krupne 2.— "
Slijive 0.80 "
Slijive rankte 1.20 "
Breskve 2.40 "
Kajsije 2.40 "
Puter (maslac) 16.— "
Kajmak 16.— "
Mastan sir 9.— "
Postan sir 6.— "
Jaja komad 0.25 "
Guska komad 18.— "
Curka komad 25.— "
Pijetad komad 8.— "
Kokoška komad 7.— "
Pilići komad 5.— "
Plovke komad 10.— "

Ovaj cjenovnik važi od 25. jula do dale naredne.

Zaključen školski tečaj u Kragujevcu.

Kragujevac je poslije Beograda najveći grad u posjednutoj Srbiji. U njemu je bilo od februara 1916. na ovomo četiri osnovne škole, u kojima su se prošle godine učili 1208 učenika i učenica. Osim toga bila je u djetinjstvu učioštu jedna škola sa 128 dječaka i djevojčica. Na svim tim školama obučavale su djece 17 učiteljica i 1 učitelj iz monarhije; pa i ako je na svaku nastavničku osobu dolazio prosječno 74 učenika, ipak je ispit, održan koncem juna pod predsjedništvom okružnog zapovjednika a u prisustvu opštinskog izaslanstva i mnogih drugih školskih prijatelja, pokazao, da nastavnici osoblje nije žalilo truda, da ispunili svoji zadatki i da postigne vanredan uspjeh, što mu je okružni zapovjednik tom prilikom i priznao. Poslije toga bila je u djetinjstvu učioštu naročita svečanost, na kojoj su dječaci deklamovala, pjevala i priredila jednu djetinsku predstavu. Tom prilikom se naročito odlikovalo jedan desetogodišnji dječak, koji je upravljao pjevačkim korom svojih drugova. Opština kragujevačka je počastila dječcu večerom. I u ostalim školama okruga kragujevačkog, kojih je na broju 11, završen je školski tečaj koncem juna i svuda se okružnom zapovjedniku pružila prilika, da nastavnici osoblju izrazi svoje priznanje.

Izdavanje kupona za šećer i so.

Odsjek za kontrolisanje utroška hranjivih karata ekonomata opštine grada Beograda izdavaće 30. jula ove godine kupone za kupovinu šećera i soli za mjesec avgust svim onim građanima, kojima je oduzeto pravo na kupovinu brašna, pošto isti pridržavaju dovoljnu količinu brašna za svoju ličnu upotrebu, te zbog toga ne dobiju kupone za brašno, šećer i so redovnim putem, o čemu se isti i izvještavaju.

Pregrađeno dijete.

12-godišnjeg Bogoljuba Jovanovića je juče pregazio automobil, od čega je

krajevima, te zato na čast svakome takav raj.

Tramvajska pravila učitosti.

Nesnosna navala na tramvajima ozlojedila je nekog Švedjanina, toliko, da je radi karakteristike te navale napisao ova tramvajska pravila učitosti: — Ako je na stanicu nayala, ti se prograj laktovima ispred najpređnjih, skoči u kola i tek onda pitaj konduktora, da li ta kola voze u pravcu, kuda si naumio. Ako konduktor izjavlji, da su kola prepuna, ti se silom uguraj, jer ti imaš to da utvrđiš, a ne on. — Dvije dame, koje žele da se međusobno zavabljaju, sjedaju obično što dalje jedna od druge, jer tada poređ zabave imaju i zadovoljstvo, da ometaju pravilan saobraćaj. — Kad su sva mesta kolima posjednuta, a u kola stupi starija dama, ti joj ne ustupaju svoje mjesto već pogledaj namrgodjeno onoga do tebe i dobaci mu: „Vi bi doista mogli ustupiti vaše mjesto ovoj staroj dame!“ Tako će sara dama doći do mjesto, a ti ćež zadržati svoje i dobiti zahtljnost od stare dame, tvoj susjed pak požnjeće neprijane poglede svojih saputnika. — Budu po mognućstvu neučitiv prema konduktoru, jer on je kriji za sve, što ti se ne dopada. — Ako zaboraviš da sjediš gdje treba, ti neprestano prebačuj konduktoru sve do najbliže stanice, ali glasno, da svu čuju da si sjedio i spavao. — Kad hoćeš da se sjediš s kola, ti se prvi postavi na izlaz i ostani tako što duže, ali ne pušaj nikoga ispred sebe.

Pokrivanje leja.
Kad i posljednji sunčani zraci u veče zadaju, treba prozore na lejama pokriti asurama, a prema potrebi i kapicama, da leju od noćne hladnoće sačuvamo. Sunčanu toplosti moramo još u leju nekako utukati. Izjutra prije sunca, leje se ne okrivaju. Pa i ako sunce

dobio oko 10 cm. dugu ranu, prelom lobanje i potres mozga. Prenjet je u e i k gradjansku bolnicu.

Predstava za vojnike u cirkusu Henrika.

Danas u petak u 5 i po sati po podne biće u cirkusu „Henrik“ predstava za vojničku momčad po sruženoj cijeni od 40 filira od osobe. Na istoj će imati besplatni ulaz invalidi i rekonvalescenti. U veče u 8 sati i četvrt otopenče velika komična predstava s vrlo bogatim i zanimljivim programom s poznatim ulaznim cijenama. Za subotu u 4 sata poslije podne spremna uprava cirkusa omiljenu popularnu predstavu, na koju će svaka odrasla osoba moći po jedno dijete besplatno dovesti. Pošto cirkus ostaje još samo do pondjeljnja 30. jula u Beogradu, to preporučujemo svakome, da se koristi tim vremenom i da se upozna s izvrsnim predstavama, koje su odmah iz početka obratile na sebe opštu pažnju.

Izbacivanje smjetlišta.

Dešava se često, da ukućani, kao i sami vlasnici stanova, pogrešno shvaćaju značaj smjetlišta, te prilikom izbacivanja smjetlišta utrpavaju zemlju, ruševine, i štrugo u sanduke za smjetlište, tražeći pored toga s pravom, da im sve to iznesu i to što češće i brže.

U interesu što brzeg čišćenja varosi i održavanja čistoće u privatnim domovima, a s obzirom na oskudicu u prevoznim sredstvima, kao i sa higijenskog gledišta, skreće se pažnja gradjanstvu, da se za izbacivanje ruševina, zemlje, kao i štalskog džuhreta moraju gradjani sami pobrinuti, a da opštinska kola imaju iznositi isključivo samo pravo s smjetlišta — djubre iz domova.

Tako isto skreće se ovom prijlikom pažnja gradjanstvu, da je svaki ukućan ili vlasnik stana dužan sam smjetlište iznijeti iz svoga doma do kola za smjetlište, naravno samo onđe, gdje kola za smjetlište ne bi mogla prići do samog sanduka za smjetlište i to iz razloga što kola za smjetlište, ne smiju, prema policijskoj naredbi ostajati sama bez nadzora na ulici, da se ne bi mogle desiti kakve nepriljnosti bilo po gradjanstvu, bilo po same kola za iznošenje smjetlišta.

Tako isto primjetilo se da mnogi gradjani bacaju u smjetlište i pomije, sapunicu i nečistu vodu i druge vrste. Skreće se pažnja gradjanstvu, da će ona lica, koja se uhvate da ovo i u buduće čine, biti najstrože kažnjena. Za pomije i nečistu vodu je pomijara, a nikako mjesto za smjetlišta.

Narodna privreda.

O proizvodnji ranoga povrća.

(Nastavak.)

Ako bi na ovaj način izveden rasad, prispio za rasadjivanje prije, no što bi ga mogli u leju rasaditi, onda ga možemo u druge, istom zemljom napunjene saksije, sanđučice ili činije rasaditi, ili kao što se kaže „pikirati“. To jest, privremeno rasaditi, što će za biljke i mnogo bolje biti, jer će na taj način dobiti više žilica i jače će za presadjivanje na mjestu porasuti, pa će se dotični struk i bolje razviti.

Ovo pikiranje trebalo bi izvršiti kod svakog povrća, koje bi u izvodnici pregusto poniklo, pa s toga ligaču i štrklasto poraslo, jer od takvog rasada ne možemo imati nikakve vajde ni na otvorenom polju, a u toploj leji još manje.

Pri rasadjivanju rasada „na mjesto“, treba paziti, da rasad, sa svima žilama, pravce do samih „supaka“ u zemlju dodje, pa ga odmah i prstima bolje zemlju priljubiti.

Ako od izvedenog rasada što pretekne, to ne treba odmah baciti, nego ostaviti za svaki slučaj, ako bi prvi rasadjeni rasad u leji, sa čega mu drago, propao, što vrlo lako može da se dogodi i pri najvećoj pažnji. Nesmotreći podizanje prozora u nevrijeme, dok je rasad još mlad, dok mu žilice još nisu dovoljno sa zemljom prisraste, može učiniti, da za jedan trenutak propadne sve! i onda treba ponovo saditi, a za to treba odmah imati u pripravnosti i potreban rasad.

Pri sadjenju ne treba prozor sa svim skidati, pa ma i ne bilo vjetra; isto tako ne treba silik obraćati pažnju ni na toplo, koliko na tlu vrijeće; ovo je za sadjenje mjerodavnije.

Ko sadi, mora imati ili pomagača, koji će mu pridržati prozor u izvjesnoj visini otvoren, dok se sadi, ili se mora sa strane, od kuda vjetar duva, umetnuti krilo od dasaka, koje će prozor za vrijeme sadjenja držati otvoren.

Odmah poslije sadjenja ne treba rasad zalihati, kao što je to potrebno na otvorenom polju; u toploj leji ima i sad u počeku dovoljne vlage i u zemljiji i u prostoru između zemlje i prozora, kad se prozori zatvore.

Sjeme za izvodjenje rasada, treba posjati 15—25 dana ranije, da rasad za rasadjivanje dođe stasa, dok leje budu za rasadjivanje gotove.

Pokrivanje leja.

Kad i posljednji sunčani zraci u veče zadaju, treba prozore na lejama pokriti asurama, a prema potrebi i kapicama, da leju od noćne hladnoće sačuvamo. Sunčanu toplosti moramo još u leju nekako utukati. Izjutra prije sunca, leje se ne okrivaju. Pa i ako sunce

preko dana i ne zasija, opet se zato pokrivači moraju s prozora skinuti, jer biljke u leji potrebuju svjetlosti. Ako nema sunčane svjetlosti, ima bar svjetlosti bijelog dana, pa je i neka pomoci biljkama, i ako je njima vrlo teško, kad moraju po nekoliko dana da budu bez sunčane svjetlosti.

Biva, da se leje i prije zalaska sunčevog moraju pokrivati, kad su preko dana još velike hladnoće; a kad dan odužaju i suncu otpoče jače da ogrijeva, ne moramo prozore pokrivati do samoga mraka; a dok su izjutra još pojači mrazevi, ne treba leje sve dole otkrivati, dok se suncu ne pojavi. Kad nema mrazeva, možemo otkrivati i ranije.

Dok sjeme ne nikne, dote mogu prozori i preko dana biti asurama pokriveni; ali čim sjeme nikne, ili se rasad rasadi, treba leje što više od tmine čuvati, jer bi ponikle biljke i rasad u tmini brzo požutili, usukali bi se, a mogli bi vrlo lako i sasvim propasti.

Samo kad je suviše burno vrijeme, treba leje asurama, pa, prema vremenu, i kapicama pokrivati. Ako se poslije 48 sati ne ukaže pogodno vrijeme, mi ćemo poslije toga roka ipak morati skinuti pokrivače, pa ma to bilo i samo za jedno dva sata oko podne, da biljke dobiju malo svjetlosti; pa ako zbog ne-pogodnog vremena uzmorimo opet pokriveni, heka me za Boga odvratiti od škandala, što ga istom počeh sa grofom. Moja baba, inačice posve mirna duša, pogradi metlu te istjera gundarice na polje.

Drugog dana, kako sam ležala u postelji, počodi me župnik, moj pravi dobrovrat. Van reda ozbiljan gledaše me zabrinutim okom.

„Šta se zbijalo, Branko?“ upita me oštrim glasom, spustiv se na stolicu do moje postelje, „govorite iskreno.“

Ispovjedih mu sve, kao da sam pred njim klečala i isповjedaonici: i kako je već Marić u Zagrebu šarao oko mene, kako mi se zaprijetio, kad ga odbih i kako me napokon osramotio. Kad sam mu opisala cijeli taj prizor, skoči vrijednomu starcu krv u lica. Htjedoh mu dalje pričati o grofu:

„Dosta! Za to znam,“ reče mi, stavivši ruku na glavu, „o tom ćemo drugi put govoriti, draga Branko. Mirujte sada, čuvajte se; kad bude hora, navrati ću se k vama. Bog vas blagoslovio i očaj, kćeri moja.“

Baba ga isprati do vrata te gledaše za njim. Cula sam tada iz hodnika župnikov glas, ali nisam znala, komu to govori ili da kažem, više. Ali slušala je baba. Župnik sreća na hodniku Šiliću. Ljut poče joj se batinom grozit i reći će:

„Jeste li čuli, Šiliću, vi ste kuga, vi ste bestija. Vas bočka vrag i danju i noću. Sto ste opet skovali s Marićem proti mlađoj učiteljici, te je oboljela, vi čemerna zmijo vi! Sutite, štitite!“ vikaše župnik lupnuvši dva tri puta nogom, kad je jadnica progovoriti htjela, „pozajmim sve finti, imam sve vaše denuncijacije u ruku. Sutite i povucite griješnu dušu svoju u se, jer inačice bome nepojedoste puno soli u Jalševu. Recite i svomu čovjeku da moje strane, neka se neigra svojom glavom.“ Šilić se odsmuča, ko da si je opario.

Napokon dođe hora, dođe i stari župnik. Otvorivši na pol moja vrata, promoli sijedu glavu i reče:

„Branko, uzmite rubac, dodjite, da se malo prošćemo. Lijepo je, hora je.“

„Za jedan hip pridružim se starcu.“

„Kako zdravljče?“ upita me.

„Hvala na pitanju, dobro, velečasni!“ odvraćih.

„Pa je dobro,“ kimnu starac. Više nije putem govorio, već je samo koracačomjerenim širokim korakom, poniknuti glave, složenih ruku. Činilo se, kao da nekako skuplja svoje misli. Meni je čudno bilo. Nesmjehom progovoriti od neke čudne bojazni. Kretnimo put šume pod gradskim brijegom kroz šumicu na čistinu kraj izvor-vode, na milo ročiste moje đečice. Starac župnik posadje se na panj, vrgnu žišir i štap u zelenu travu, zovnu me preda se i reče mi, uhyativ me za obje ruke:

„Branko! Kćeri! Vjerujete li, da sam vam velik prijatelj?“

„Kako za Boga nebih? Vi ste moj prvi dobrovrat. Bez vas bila bih zlo prošla.“

„Hoćeš li učiniti, što vas zamolim, Branko?“

(Svršiće se.)

August Šenoa:

Strana 4.

27. Jull 1917.

Beogradske Novine.

Petak

Broj 204.

CIJENE OGLASIMA:

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje 10 helera
Priposlano: Petina jednog milimetar retka (70 mm široko) staje 40 helera
Bilješke: Petina jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje Kruna 4
Mail oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

ZUBNI LJEKAR
Velimir Cvetković
Miloša Velikog ulica 12.
Izradjujem vještice zube u kaučku i zlatu, zlatne krune, čupanje, blombiran zube cementom, porcelanom i zlatom, vadiam zube bez fiksnih bolesti. Primanje od 8-12 l od 2-6. 31739-1

Kupovine i prodaje
SAPUN ŽUĆKAST DOMAĆI, odličan kvalitet za pranje veša prodajem jeftino. Cijene na manje i veće količine u mojoj radnji. K. Feldmann, Vuk Karagićeva ul. broj 8. sniže Beogradskih Novina. 32018-2

Namještaj.
STARJA GOSPODJICA
vlada srpsko-hrvatskim i nje-mačkim jezikom želi mjesto kod djece ili same gospodje. Upitati kod administracije ovo-ga lista pod „Gospodjica 447“. 32083-3

TRAŽIM
kuharicu i vinogradžiju uplatiti u radnji Savčić i Nikolić, Knez Mihajlova ulica 3. Beograd. 3209-3

Stanovi.
TRAŽIM
zdrav stan sa svima ugodno-stim u centru varoši. Doktor Desanka Stojiljković, Jovanova ul. 57 od 9-11 prije podne. 30085

Razno.
PIANINO ILI GLASOVIR
traži se pod našem. Ponude slati administraciji ovog lista pod „Glasovir 440“. 32040-5

KORESPONDENCIJA.
Molim svakoga, koji zna-že gdje se nalazi moj otac Strahimir Kostić, berberin iz Zaječara, a tako isto i moje dvije sestre i brat, koji su ostali u Paračinu, da javi preko ovih novina Glorgiu Kostiću, časovničarskom pomoćniku, pret-patniku „Beogradskih No-vina“. 31993-8

Mih. II. Ristić - Čačak
Stevi Ačimoviću, Ženeva. Dolje imenovani mole, da im se pošalje izmisljaka pomoć, jer su u oskudici:

Ivana Paripović, iz Atencie, srez Trnavski, okrug čačanski, sa četvoro djece Muž joj Miljan bio obveznik I čete, I bataljona X puka, III poziva. Umrlo mjeseca decembra 1914. Ime zvanica Izveštaj.

Zorka Basarićeva Čačak Erz-Herzog-Friedrich str. 11, za poginulog brata Velimira, ma-jora 13 puca kadrovskog, jer više nema nikoga.

Divna Gajovića iz Mrčaje-va srez Ljubički, za unućad, — djecu njenog sina Milana R. 834

Prvo c. kr. povl. dunavsko parobrodarsko društvo.

Red plovidbe mjestnog parobroda
između

ZEMUNA I PANCJAVA
(za putnike, robu i povlaku šlepova).
Važi od 16. lipnja 1917. do daljne naredbe.

DNEVNO

Iz	Za		
ZEMUNA	PANCJAVA	Prije podne: —	Po podne: u 1 1/2 sati
PANCJAVA	ZEMUN	Prije podne: u 6 sati	Po podne: u 4 sata

PRIMJEDBA: U Tamis ulaze i izlaze brodovi samo onda, ako to stanje vode i vrijeme dopušta.

Cijene vožnja između Zemuna-Pancjava ili obratno: I. mjesto 180 fl., II. mjesto 130 flira.

Pristojba za prtljage između Zemuna-Pancjava ili obratno: Do 25 kigr. 80 fl., preko 25 do 50 kigr. 120 fl. — Za prtljag težinu preko 50 kigr. naplaćuje se za svaki po-četki 25 kigr. 60 flira.

Tržna roba otprema se uz naplatu pristojba propisanu za prtljag.

Za utovarivanje istovarivanje, i čuvanje prtljaga i tržne robe imaju se d. n. putnici sami pobrinuti.

Trgovacka roba otprema se u mjestnom prometu Zemun-Pancsovom ili obratno samo kao brzozov uz naplatu tarifalnih brzozovnih pristojba.

Izvadak iz društvenog pravilnika.

U ovome redu plovidbe navedeno vrijeme označuje naj-raniji odlazak i dolazak parobroda. Zakašnjenje ili izostajanje pojedinih ne daje nikakovih prava na odstupi prema upravi.

Za željezničke i parobrodске veze ne jamči uprava.

ZEMUN, mjeseca lipnja 1917.

Glavna agencija.

LJETNA POZORNICA

BELGRADER ORFEUM ::

HOTEL TAKOVO
TERAZIJE 29.

DANAS
u Petak
27. jula 1917.

SENZACIONALNOG RASPOREDA

Hildegarda	Carmellini
kao bakančica.	komični manipulator
Sugar Elsa	Polly i Puck
II druge atrakcije.	II druge atrakcije.
Molly i Carry	

Od danas se prodaju karte u Hotelu „Takovo“. Ulaznica vrijedi kao propusnica za gradjanska lica.

BEC IV. PARK HOTEL
preko puta južnom i istočnom kolodvoru.
Telefon 7493. Telegr. adr.: Park Hotel, Wien IV.
857 Vlasnik: Rudolf Wieninger.

MODERNI UREDJAJ. LIFT. PARNO GRIJANJE.

FRONT-CIRKUS HENRIK
u službi c. i k. ratne pripomoci
Beograd, Mali Kalemeđdan.
Petak, 27. jula u 8 sati na večer

INTELIGENC-PREDSTAVA
sa novim programom
? Živa Kugla ?

Subota, 28 poslije podne u 4 sati Familijarna Pred-stava. Svakoga dana na večer u 8 sati predstave sa izmjenjenim programom.

NEDJELJOM I PRAZNIKOM DVJIVE PREDSTAVE
u 4 i 8 sati.

Ponedeljek 30. jula
OPROŠTAJNA PREDSTAVA
Dnevna blagajna otvorena je u cirkusu nepre-kidno od 10 sati prije podne.

Ulažnice vrijede kao propusnica.

Mataruška Banja
Uprava Mataruške Banje izvještava posjetioce, da je ista otvorena i prima boles-nike na liječenje.

Ujedno primjećuje da posjetiocima imaju donijeti svoju spavaču postelju kao i brašno. Uprava.

Ožalošćena porodica pokojnog

Mihajla Ćiprića
telegrafiste u penziji

davaće svome dragom pokojniku šesto-mje-seci pomen u crkvi na Novom groblju, u ponedjeljak 30. jula u 10 1/2 sati prije podne.

Beograd, jula 1917.
Brankova ulica 25. 32084

Ožalošćena majka Roksanda udova poč. Marka Lazarevića državnog sa-vjetnika sa neizmjernim bolom u duši javlja srodnicima, priateljima i po-znancima, da je izgubila svoga dobrog, premilog jedincu

Čedomira M. Lazarevića
3. marta 1916. godine o čemu je nje-gova ojadjena majka tek prije kratkog vremena izvještena.

Beograd, jula 1917.
Poslanička 16. 32064

Mileva Jove Tošića bivšeg činovnika željezničke direkcije da se javi, gdje je i adresu požalje Oglj. R. Nikolića Je-remova 51, Sabac. 32043

Stevi Ačimoviću, Ženeva. Molim dostavite mome mužu Stevanu Pejoviću šofera vrhovne komande, da sam sa Radmilom zdrava, ali da sam u oskudici. Ako može neka mi prati novac. U napred blago-darst Ružica Pejović, kosmaški 1, Beograd. 32051-8

Milanu Simonoviću, rue Muzy Nr. 1, Geneva. Molim izvještite me što je sa Žikom, od Gjurdjevdana nemam nikako izveštje. Pozdravlja vas vaša snala Vukosava Ž. Sime-nović. Varvarin. 32085-8

MALI OGLASI
Primaju se: Knez Mihajlova ul. 38.

HOTEL LONDON
Beograd, Kralja Milana br. 82.
U blizini željezničke stанице. Tramvajska postaja. Sobe za prenocište, po utvrđenom cijenovniku. Dobar kost u hotelskom restoranu. Hoteljer Jovan Savić.

KONFEKCIJSKA RADNJA
Natalije K. Jovanović
Terazije 26. Pašta Rosije. Dobila je lijep i veliki izbor:
Bluza Carapa
Sukanja Lajphena
Zipona Kraguica
Listerskih mantlova ažura za bluze parfumerije i t. d.

Preporučuje poštovanim mušterijama kako ovde tako i u unutrašnjosti: Svi u duploj širini u svim bojama za kostime i haljine kao i bluze. Bečki najnoviji modeli, Bluza sa rumunskim ručnim radovima i f. d.

Za unutrašnjost šalje uz doplatu.

S. WEISS
predsjednik trgovacki agent u Beogradu
Knezu Mihajlu ulica br. 47.
posreduje svima srpskim trgov-cima kod kupovine, eventualno prodaje, preduzima komisione, koje u Austro-Ugarskoj izvodi na najsolidniji način. Adresa:

S. Weiss Királyi Pál-ulca 6 1/2 St. 4. Budapest. 32060

Protiv KOSTOBOLJE, RHEUME
i unutarnjih bolesti od sto-jeća glasovito kupatilo

LIPIK (Slavonija) 64° C

u pogonu je i u ratu, zimi i ljeti

Posjetiocima kupatila daju se kombinovane cijene opskrbe. PROSPERTE ŠALJE UPRAVA KUPATILA

Radioaktivna, alkaličko-mu-ralička jedna topla vrela. LIJEĆENJE SA MULJEM.

Darinka i Gavrilo Radenković, trgovac, izvještavaju svoje srodnike, priatelje i po-znance, da će svome milom djetetu

Roji
davati godišnji pomen u subotu 28. jula u 10 1/2 sati prije podne u crkvi na Novom groblju.

Beograd, 26. jula 1917. 32075

+ **Savi M. Obradoviću**
blagajniku iz V. Gradišta davaćemo godišnji pomen u subotu 4. augusta, u 10 sati prije podne u crkvi sv. Gjordja.

Kruševac jula 1917. godine.

+ **Arsi Djokoviću**
trgovcu davalci godišnji parastos, u nedjelju 29. ov. mjeseca, u 11 sati prije podne, na njegovom grobu.

Mole se srodnici, priatelji i poznanici, da izvole prisustvovati ovom tužnom pomenu. Užice, jula 1917. godine. A 2056

CIJENE OGLASIMA:

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje 10 helera
Priposlano: Petina jednog milimetar retka (70 mm široko) staje 40 helera
Bilješke: Petina jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje Kruna 4
Mail oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

Gradjanski sud c. i k. okružnog zapovjedništva Beograd-grad.
Br. 3164/1917.

Objava.
Nadežda Lazić, koja stanuje u Beogradu, Čukarica, Trgo-vačka ul. 11 izgubila je založnicu „Beogradske Založne Banke“ Sadržina je glasila čitljicom napisana: „Beogradske Založne Banke osnovni kapital 100.000 din. u sopstvenoj kući, Dobračina ulica, Telefon 411, Založnica Br. 4976 važi za donosilca, Zajmovi na stvari založe io 5 m. ja god. 1914. Rok 5. avgusta 1914. god. Ženskog veča i platno. Kamata 1% — Mag. kir. 1% Osiguranje — Obdržanje — Pro- cena — Založnica — Taks. Marka — Svega, Zajam 6 din. u srebru; Potpis s. r. Blagajnik, Potpis s. r. Šef likvidatore, Potpis s. r. Upravnik. Procjena i založnici naplaćuje se samo prvi put. Na ulog plaća 6% godišnje kamate. Ova založnica treba ču-vati, jer se neće zalogu neće nikom izdati.“ Uslijed § 204. srt. gradjanskog pârnjno-postupnika uvedi se uništenje ove zaloge i svaki se imaju ove založnice poziva da u roku od 101 dana predv. ovome gradu, jer će se inače ova založnica oglasti kao nevredeća.

Beograd, 13. jula 1917.

Gradjanski sud c. i k. okružnog zapovjed-ništva Beograd-grad. 32077

Ožalošćene kćeri sa ostalom rodbinom davaće svome dobrom i nikad neprežaljenom ocu

† Sretenu M. Lazareviću
okružnom načelniku u penziji godišnji pomen u nedjelju 29. jula ove god. u crkvi Cara Lazara u 11 sati prije podne. Kruševac, jula 1915. 32073

Sa bolom u duši javljamo srodnicima i prijateljima, da ćemo davati četrdeset-dnevni pomen našem milom i nikad neprežaljenom sinu, bratu i unuku Božidar-u-Bošku Arsenijeviću u nedjelju 29. jula 1917. u 10 sati prije podne na Novom groblju. Beograd, jula 1917.

Ožalošćeni: otac: Antonije Arsenijević; mati: Pilada; braća: Aleksandar, Ce-dor, Dragomir, Radomir; sestra: Desanka; staru majku: Femku; deda: Dimitrije; nana: Lenka; tetje: Anka i Mica; stric: Vladimir 32074 i ostala rodbina.

Javljamo našim prijateljima i pozanicima, da ćemo našoj miloj i nezaboravoj enoj

† Ružiči Filipovićevu
učenicu učiteljske škole davalci godišnji pomen u subotu 28. jula u 10 sati prije podne, u crkvi sv. Nikole na Novom groblju. Beograd, jula 1917. god.

Ožalošćeni: otac: Mihajlo; braća: Ljubomir, Radivoje i Sava; sestre: Leposava, Ljubica, Cveta i Bošiljka; tetja i teča: Milka i Jovan Z. Giurić i ostala familija. 32074

Julijana i Mica Djokovićeve, javljaju, da će svome milom i nikad neprežaljenom ocu

† Arsi Djokoviću
trgovcu davalci godišnji parastos, u nedjelju 29. ov. mjeseca, u 11 sati prije podne, na njegovom grobu.

Mole se srodnici, priatelji i pozanicici, da izvole prisustvovati ovom tužnom pomenu. Užice, jula 1917. godine. A 2056

Našem milom i dobrom

+ **Savi M. Obradoviću**
blagajniku iz V. Gradišta davaćemo godišnji pomen u subotu 4. augusta, u 10 sati prije podne u crkvi sv. Gjordja.

Kruševac jula 1917. godine.

Ožalošćeni: supruga: Vidosava; braća: Milan, Joca i Velja; sestra: Jela Ječmenica i ostala familija. 32089

Javljamo svima našim srodnicima, prija-teljima i pozanicima, da ćemo našem dragom i milom jedincu sinu, bratu, šuraku i ujaku

† Vojinu-Voji J. Rajkoviću
stud. prava koji je preminuo u Nici i tamo saranjen, dava-ti četrdesetodnevni pomen u utorak 31. ovog mjeseca u Sabornoj crkvi u 11 sati prije podne.

Beograd, Obilićev venac 3.

Ožalošćeni: mati: Roksanda; sestre: Mileva, Vukosava, Zorka, Milanka; zet: Mihajlo Popović trg.; sestričina: Olga i ostala mno-gobrojna rodbina.